


Hovhannes ŞIRAZ

ŞIAMƏNTƏ
U
Xəçezəre

1936



NASRA MÝKYMATA EAMƏNISTANE

1936

15

HOVHANNES ŞIRAZ

891 99 - 1

SIAMƏNTƏ U XƏÇEZƏRE

ROMANA ԸMBƏTA KÝRMANÇA U ERMƏNJA

ТӘР҆СЬМӘ КЬРЬН
ÇASBME ÇƏLİL U R.. DRAMBJAN

Təmürə Xəlil Müradov
2 - oy Pereulok Füçika
dom 7, kv. 8
ERƏVAN - 375078 - USSR
Tel. 35.10.20 (mai) - 52.97.41 (kar)



Nəşra Niykymata Ermənistane
RƏWAN 1936

580-72

Redaktorti къп
Çасымбей Çelil, Ө. Өvdal
Red-tex T. Xacvankjan
Төмбө № 93 Нээль № 3608
Għajnejha № 2009/Плаз 4000
Нээргчлана Шуккюта



КЪЛАМА ӨWLЬН

Въ купе zerini ryhe mynva zi xyolja sor'e zv esqa myn sekerti.
Myn zv dyle maxlyqete ava sar hblani bv esqa garm.

Сёве myn vebun mida sesen u bv stojrkava isev
Tzgi bu ozmana ryhe myne beseri, dyle myn bu bera hszkryne
Siamento hat ditna myn Xecazare tev wi bu.

Mina baje sar ketae singe myn bv eovkanje sёve myn.

U het'a seveda spi, ky zv elaje Sijane radibu,
Ryhe myn buvu taske serxyes kef dskelja bun singe myn chahsl.

Gyminja dyle myn ba tsv delya me mezzne zanb
U avja esqe zv eove myn rutni ser kylilka dyle myn.

Le nyshkeva bv zzhili disa vebu ber eove myn
Delya kenva bv heskryva tza i bv tsumme vesjaji.

Tye besi qe kulilk temam ser dyle myn eslmessin
U ez ketym ser reke teng ky tza bu bv stri.

Mina gyls hszkryen zi d'iesimse, keda helai svikni zi
Om'r u zjin tye besi qe belg bu keta ber dave kerendije

U minani dy eslike ave, ky dylkova ser xyolja hysk
Siamento Xecazare tsste maul u dylkrab derbaz bun.

Mina tajreki bfrindar ryhe myn zv dyle myn gerti
Bv eove sa le bv mauli uberi delya kenv u derbazbuji.

Bv eove shi kylam stra ser esqa wau, ky ynda bu,
Le nav esqa dyle mynda waje disa emr stendyn.

SƏRE PEŞBƏN

Səre ciaje Sipanei ziv minani zer səwəq da,
Təv zi bə şə za zə bərə dərkət bər bə ézman gav avit.

Nava gəlja təz u dumam qe bezi sər eəməke
Məşja cəwa mevan u cu sər ciaje bı�ndi kybar.

Gynd bə təmam bə əwre du, bə həspezin kəri cunə kəwşən
Siamənto bə kərije xüə dərkət cole u gərja.

Hınləki şunda, rəx kanike, pala xüə da bər bə zynər,
Lə blure xyst u bərəv kyr bərxed nəs bər bə xüə..

Təva təzə bə əşqa kybar dəygyligli sər surte wi,
Cia bani kylilik daji gyl dəroşandın bən länge wi.

U zə bən zynarəki məzən kənikə sar dərdikət
Bə kən hənək, bə laqlırdi zə hərdy keləka dəbəzja.

Zə we kaniye hər sbe zu bə tirenza təva zerin
Qiz av dəbən կlam dəben lə çəm wi.

Ay haldədən bə çere xüə ky xəməlandıñə bə kylilik
U təv ave ramusan dədən jared xüə bə surte sor u şırıñ.

Əw kani zi—dəsta azajə, ten le həv dəbən u dəcən
Qiz u kyr, je ky həzkərgəna wan mina təve dəbəgəqə.

Bona we zi zynare sər ave daləqjazı bə kylilik,
Zijarət həsav dəvə bə kanja bəz, quzina wi bə zəngəl.

Zə gynde nezik əwana ten av haldədən u dəbən,
U kani zi hərtəm dəbəzə kəna şırıñ zə qiza.

Siamənto éni bə kybar lejə şure bruje qəmər
Zə bən wan zi dəbəgəqən eéve wiə bə gyman.

Xyje gynda sər bəzna wi eəvnəbari dənerən
Qiz zi bə kəsər le dnerən bə xəma eəva bərinə.

Həvəle wi mina keci, nav meşə, xyə zi dare fəndəqə,
Zə kışani bruske əwre xof kıldıji dərgəvə.

Əw xyəji dəkə kəwşəne məzəni bəge gynde xyə,
Nav dyle wi çahılda helun danijə təjre simyə betərs.

Le əwi pala xyə dajə lə zənara kəvni həvəle xyə,
Bəlure hələda kəlam stra bə bina xyə mina ba

Lə zere ty təştə tənən le tynə,
Nə mal, nə sə, nə zi doşanı
Həj çan, eiaje Sipane
Hünpə rja mala mənə təzə.

Əz tənemə minani wə,
Bən əzmanım mina wə,
He tənən həz nəkərijə ty kəsi
Əz tənemə mina wə.

Pəz rəhət dəeरja dəştəkə məzənə şinajida
Wəxte bəhist dəngək wajə te, gazi wi dəkə.

Gyh da u nav eəve wida agre ryhe wi alav da,
Cəwa hərdy pənçe téve ky zə pəşt eiaje dər ten.

Bərzer nheri dit əmək qiz bə zir səkəni bər zənar,
Dəsərusın, av həldədən zə kanjed sar u zəlal.

Əwana nəditəbun şvane mə çahıla sər zənar funşti,
U xyə dylə, dyləkəri klama həzkəryne dəstran.

Re həjə bər bə gynd dəbə,
Re həjə bər bə bəq dəbə,
Re həjə ky bər vədəkə
Dəbə lodka əmre tən.

Əw ki bu ky nav xəwna tən
Xyə kyr əntəri bə gyl,

Мын һызкыrijе тьraze гөs
Re, ky бөр бъ eije дъbө.

Re həjə bər bъ zor dъbө,
Mərije kəti,
Re həjə bər bъ hъzкыryne dъbө.
Dale bəmъraz.

Jare tə kylilkа eia,
Ty baje eiaji,
Qə nəditijə kome əwra
Cəve jare tə.

Re həjə, bər bъ gynd dъbө,
Re həjə bər bъ baol drəfə,
Bər bъ bəre hъzкыryne dъbө

Lodka émre тъn!

Siamənto kylam bъhist bəre xyə da bər bъ zъner
U zъ zъner kəvrək kət nava ava kanja sar.

Qiz bər bъ zor nherin şvan ditn lъ hafa zъner
U hər jəke soro—moro dylkətije xyə bir ani.

Təv wan bu Xəçezəre, qiza bəg bu por bədəw,
Təje bgota qe bъ çere eéva şire hive drъzand,

Təje bъgota gyl bu bъxyə jan gəlije bъharee bъ kylilk,
Sing bəre we kylilk daji mina seve rohlate.

Rənge we xyəş, cəwa baje henk ledə surte mərye xyəjdajı,
Əw gylək bu nava strja koe səra bədəw bave xyəda.

Xəçezəre bər bъ zor nheri, cəwa kylilk lъ təve,
Jak dъxyəzə bъ mina tъma tuz xyə bъgshinə тъlle we.

Rənge xyə gyhast, ewe dit şylvane çahy u merxas,
Dyle we həzja çara əwlən u tъzi bu bъ hъzкыry.

Xyəst nyşkeva mina eývike bъfyrə bъkəvə paşa wi,
Nav kylilked eéve qəmər bъbə gyla hъzkyri.

Siamənto sər zıner bu alava şewata lə surte,
Xyəst pəja bə u agyr vexə nava dyle we kəeke.

Tyje bezi zə dyle we mina stəjrke kəvrək kət,
Nava dyle alav buji əwe kəeke bru qəjtan.

U tyje bezi zə eéve qiza kybar təlyimənikək fırı en
Kətə nava dəsta dyle şvane çahı dyl kylilk.

U tyje bezi dyle wan bə alava şiryp təv həljan,
Bun dyleki u tyje bezi bə xuneva sor bun man.

Ysa bedəng, bə nəherandıñ ńızkırgın kətə dyle wan,
Mina zjara, jek we bəbən dare guze zéf məzyn u gran.

Sər bələndaje mina sosyn surte şvandıbılgıqı,
Lə bər kaniye dyle qiza əsmər bə ńızkırgın radıbu.

Qiz hatınp gynd çer sər mylla, çer təzi bun bə ave
Nav dyle wan agre ńızkırgıne cəwa eéve bılbyle.

Xəçezəre hər tışt bir kыr, zə we kaniye av hılnəda
Le çere dylkətəne bə şərava dyl təzi kыr hate mal.

Siamənto zə sər zıner mina hiva bərzer nəheri,
Həta wi wəxti qiz ynda bu nav myza gynd, nav téri.

U əwi disa bəlur hılda stra kylam bə şıngın
Pəze lə eije bəla buji çəvand ani sər kani.

Zə kanija myn bılbyl fırı,
Fəkyıga myn zi pera cu,
Zə dyle myn kylilk bır
Cəve myn ma lə rja gyl.

Cəve we mina hiva eije
Işq dədən lə şəve
Şıvan we tə bıbə, hərə
Hərke zə strija zi dərbaz bə.

Zə eia u gəlja ba te,
Bona dyle bırin ba xyəşə,

Мын нөвеңә ҙь кәvre rəş
Хәçeңәра мын еёvrəş.
Gəli u eia əz gərjam
Kulilk nədit mina həv,
Bina kylilka zi şedəjə
Зь kylilka gəşen eóved tə.
Зь kanija мын һылбы fýri,
Fýkra мын vəbu bъ мыlle tə,
Tə gyla dyle мын hıldajı
Тə əz şəwständyń bъ şəwat.

* * *

Kylam sər levda, Siamənto зь eije hatə bər bъ gynd,
U evar bu, зь kyləka mala du zi dýksja bər bъ zor.
Въ һызкырна wəletvə ҭзи, дылшəwty stəjrk pəja bun av vəxun,
Mina pərda spi һəzja məşja қəne hiva dərkəti.
Şəva zəlal ramusana xуə danijə sər gynd bъ şəvvə,
Cəwa packqыrна dy dylkətja bъ dylxyəstən u һəwas.
U nav xəwe, dəst u eia, gynd hoejk u mal
Dylərəzyn nav ézmanan xəwna gymrəh u zəlal.
Tyje bezi qe dýnja bujə xəwnək gymrəh əve dəmə
Caxe ky hiv təzə dər te sər ézmanan, sər təxte xуə.
U stəjrkə pəja buji edi nabhen dənge çəwe nav meşə,
Tyje bezi qe bən singe ézmanan fýrə edi ty dyl navezə.
Əgər təjrək зь heluna xуə rabə u зь ézman dərbaz bə,
Şıngina hərdy myle wi mərvə we bbbhe çəm ave.
Хәçeңәre razabu nav xəwa xуə stəjrkı
Qəwin həməz u pac dýkə şvane xуə dylkəti.
Siamənto bujə xəwn dýstre dъ gyhe qızkeda,
Cəwa ky ba sər sosyna, nav bəlge wan bъ həwas.
Хәçeңәre le dýnerə vədyxə şərava eóve wi,
Bъ gystila wiva dýgyhezə gystila xуə jə qizi.

Siamənṭo зъ дәсте we гystila we дырәvinә
U дѣbezә-, Stojrka minani we Ь ёzmanа zi tynnә.

Xәçezәre disa һәmez дыкә u бъ қәsәr pac дыкә
U дѣbezә: „Siamənṭo, bave тъп зъ ѿvana һъz naкә.“

Siamənṭo бүjе һълбы дыstre сәr surte wee gylijә,
U дѣbezә: „Хәçezәre ёшре тъп nav eёve тәjә qәmərdanә“.

U wana търе, wәki ѡwana Ь çәm kаниjed sар zәlal
Hәrdy zi bina kylilka дытызъп, dyle wan тъзи бъ һъzкъгъп.

U ty тълләk u ty лъngök түçar naqъhizә eiaje wan
U nabинә зъ ty kәla, ty eёve nés leve wan.

Zъ eiaje Sipane ba radъбын тъlle waqә bъ xuna sor.
U xeweda kәl, re bani, eia u mal razanә.

Mina hәzar zәngle šíгъп stejrk дыстren bъ zъngin,
Лъ ёzmanда jek бүjе xawn mina sosъп u bъhar.
U ёv зі зъ hoeьkhanja bъ hәzara dәng tinә,
„Мъraze Siamənṭo hәjә nav dyle wi xewnidanә“.

Ba zi bъ bin дыстren сәr surte wanә minahәv
Jek eiaje, le je дыne сәr singe ejе runьstijе cewa hiv.

SORE DYDA

Сыл çар тэв зөрьqi, бъ hivéra кырэ шэр,
У disa вътъqi сэр hafà Sipane бэр бъ zer.

Siamənço gotə bəg, wəki һыз дыкə qiza wi,
Qiz zi wi һыз дыкə, һызкыгын пəaltбuijə, съ ky xan.

У bəg har bu, gazi sъvanəki дыне кыр,
Siamənço зъ ciјe рəja bu , eéve wi бэр бъ тъзе bu.

Bəg got—. hərə zъ wəlate тъң үyləzinə,dur kəve,
İdi aqъle хүэ ңədə qiza, pəz zi məhelə be хүәjى.

Hetta sbe tyje ynda bi, wəki gynd tə nəbinə,
Mina tire тъңə կefe, ky ynda bu zəf zuda.“

Siamənço dyl бъ məlul cu wələtəkī дыңе,
U gyndda һыст kəsəra хүэ u дыле bəg бъ kəvyr.

У дъvezъын, hərgav wəxte bəg qəjluna хүэ дыкшиңə, hərtəm dъbe,
„Sъvan qijə ky zъ mala тъң kylmek xyelja zer bъvə.

Qiza хүэ əze bədkəm bəgəki çahы n merkas
Ky bъstıñm kərijed pəza, zəvied gənəm behəsab“.

Xəçəzəre bave хүэ həmez kыr u бъ гырι rəça kыr,
„Bavo, məhelə əz dylbırın бъ дыле sar əmr kым.

„Bavo, bavo, çučke һəçħaçke zъ heline dərqəjñə,
Ty qiza хүэ ңəkyuzə, jare тъң bebəxt nəkə.“

Le дыле bəg miңa zънер, miңa kəvr ңəhəzja
Təje bъgota, əwi ңədəхүəst təv qiza хүэ xəbər da,,

Le wəxte qizъk дысū émarətə koşk u səra bave хүэ,
Məlul dъbu, miңa alav u дыгъцьfi бъ kyllе хүэ.

U əw şəv roz tinq bir, xüə, xəwqeda dəbiñə,
Siamənto bujə ba gyhe weda xəbər dədə.

Jane, ńızkırga tıq tıq tıqara téve bir ńakə,
Gyla ńızkırgına tə he çəsəlməsijə sər bəlgə şıqi dyle tıq.“

Qız zi məlul sərogez tıme dəbezə fıkra xüəda,
„Dyle tıq tə qə bir ńakə ty stərki ńızmañe dyle tında..“

Bıhar vəbu, dyməqəsk hat, émr ani lş eija,
Hər tılbərək kılam dıstre, ńızkırgıncı xüə jare xüəra..

Garan dərkətən eija, zı zozana du dərkət,
U bıq hər kənəkida sırsuñ dıklen u dıstren.

Bərx u bəranı cıñə ecerə vəxuərgıñ tırenza téve,
Nav zıñarada bəlg u şılan şıq, bun bı gyle bhare.

Nav şkəvta téri u dur lş singe ejada bı kybar
Pəze kuvı bı bərzə xüə sər pe rabun u gərjan..

Nav zozanı şıq u dəlal şır zi bəzja mina eəm,
Rıñe nıvıñki bı şəvəqa xüə bı zer kətə nav ləçə.

Baje henpik lş sər eia bı bınlured bin bı sar,
Hatiñ dərbazbun zı zozanı bı stranı, kən u şı.

Caxı vəbu şəwqa sıbe bı alava gyrr u gymrəñ,
Siamənto həspe xüə sijar bu, dıl bı itbar, sing fırı.

Həsp səri hılanı u bəzja bər bı, „ela zıgıka“,
Mina tév pəncə dajı zı həspe xüə hatə xar..

Bu mevane pirkəke, roza əşqe dərkət dərvə
Bıhist dənge dəf u zyrne bı əşqa dıl u həwas..

Jek eia baçı dylərızand mina əşqa dənjaјe
Siamənto pırsı: „Pirke əw cı dəngə ky wa te,

Dyle tıq əw dər tıq u bı gəmin kəhəla tıq
Gəma xüə dəçü cəwa ky həspa həjif hıldanı ńav şərda“,

U pırılk rəhət çab da, eóve we dəbərgıqın bı kem qəwat,
— „Xəçəzəreje mer dıkə, zave weə dylizə..“

Өva se roz u se şevə əşq u şaji dökələn,
Le əz nyzam, cıma Xəçəzəre mina mume dəhələ.

Zəvə məriki zəf dəwləti zə wəlate padşə Harune jə,
Sübe şəve we zə wəlate mə barəki bıha bıstınə.

Bav zi sərxyəş dyl dəda qiza xyə eéve wi gärti u duman,
Qiz zi bı dylbriq həmeza bavda bu cəwa ky təv bıq əwra.

Siamənqo hıqqək fıkır kyr, eéve wi tızi bu bı hesyr,
Got: „pirke, nışanəkə tıpn bıbə iro jara tınpa“.

Əwi dərxıst əw gystila xyə, ja ky gyastıbu lı xəwneda,
Got, „rabə hərə gystil bıde, əz zanım ky lı hıvja tıpnə.“

Pirke hılda kyrə nav dəzmələkə nəqşəkəri,
Nava kışmişə bedəndək gystila jare dyl şəwəti.

Çu çəm qizke bı eévditəni, ky qızılkə bıbbinə,
Dyle xyəda xyəji dökər gymane bədəw mina gyl.

Xəçəzəre caxe ky dəst pe kyr, həb həb xyətəna kışmişa,
Nışkeva bər eéve we kət gystila xənpə weə təlzerin.

Bir ani, bir ani, xyəva cu, bər eéve we mina əwra bu tari,
Bı qılfate xyə kətə érdə cəwa darəki məzən u gran.

Kırgə nəlin, gəlek gırja cəwa baje paize kur,
Disa əw xyəva cu kət sər éməniye nəxş bı gyl.

Pirvk hediva dəste xyə dani sər eéve weə bı həsrət
U bı tırsa gran, səre we bıbınd kyr dani, sər coke xyə.

— „Ax bıra eéve tıpn kor bə Xəçəzəre, ça bıbınd bə, bıbbinə,
Cı qəwəmi lı tə, cı bı, ça leve xyə mina gyla disa vəkə.

U caxe dəste pirkeə sarə mina bərfe lı énja we kət,
Minani zar zə ave hışjar bə, sər xyəda hat u gırja.

Dora xyə nıheri u şıro vəkər dəve xyə vəkər mina gyla,
Got, „dajke, nıha lı kyjə xyə ve gystile bı kybar“.

U kən devda, pirvk bı həsrəta gran zera got:
Mevane tıpnə, əw sijare bədəw, əgiti kybar.

Caxe ky bəhist dənge dəfa dəwata tə əşq u şə,
Bən bəruje wi eéve wi bun gola məzən hesyra.

Qiz bə həsrət xüə avitə həmeza pırke bə kəsər,
U bə hesyrg ysa xəbər da bə dənge xüə kəvotki.

„Dajke lş wedəre dəwata tənə dəkə gəmin bə məlulja dəle tənə,
Ty re tənnə lş pəsja tənə təne majə rozək u eərək lş bər tənə.

Hərə dajke bezə səlam bədə wi, Xəçəzəre zə həzkırgna tə.
Bə mərə kəsəra tə, kani dərxyst zə eéve xüə.

Bezə ky nəha təne majə rekak təne u rozək,
Səbe əze hərəm sər məzələ dija xüə, bər bə eije.

Əze təne hərəm, bezə Siamənto tənə mərxas bəra zu kə, bəgəhizə tənə,
Bərəvində kəvoka xüə zə cənce qarqareə rəş.

Xəçəzəre bə məluli əw xəbər got, gystil dani paşa xüə
Naş kock səreda dəkərə gəmin dənge dəfe u zyrnə.

Siamənto gili bəhist banzda rabu u bə şəv
Cu bər bə eiae, hyla xəvzi lş eón bu.

Dit ky durda xani—banı kətnə nav təza xəwe
Əwtandınya kueka dəhat Siamento bir danin.

U bəre ədli zi həmez kırıbu stəjrə şəvər gəş
Dələrgizi u dəməşja bə zıngina pelajə nəbəhisti.

Zə durva alav dabu sər kock—səra bəge dəwləti
Hyndyrda şərav dəkərə gəmiq nav dəle bəg u tərəna.

U zuva bu Xəçəzəre xüəva cubu nav həmeza bave xüə,
Cəwa ky məsiye zerin nav qumeda naikrətə.

Le nav bəste gynde wana kərə mina ejjaki
U şəvan zi fıkır dəkər, bə dəlsəwəti u brin.

Mina bəzərgan peşda dəcun, wəki bəgəhizən kanje
Bən ıngada dəhəncərandın təxt u sərə bə hycum.

U sər məzəle kəvnə dija qizke ruqıştibu kər u lal,
Xəbər dəda mina həzkırna xüə təv əzmane gəş u kur.

„Həj çan stərkno, hun həzkırne əzmana bə həvra gəli dəksən,“
Bəxhə zə mina əzmaña bəstək hivja jare xüə səkənibü.

Baje hənək dəhaç durva eōve bədəw radymusa
Bə bina xüəs gyl—sosna u bə əşqa kylilka..

Gələk wəstjabu, Siamənto jarpıçə xüə avitə sər mylle xüə
U xəwra cu təjə bəgota qə əwi vəxuyətib se əkpə şərəv.

Nañ xəwna wida Xəçəzəre bə dija xüə myri, xüja bun,
De goteda: „Kyre dədal qiza mənə roj tərə ma..

Həldə bəbə, minanı gyle zə strije xüə ze bəqətib,“
U xəwneda gəmija wan bu ky dərəvi zə keleka zıjine.

Wəxte ky hafed zivin eija nəxş bu bə pəncəd təvə,
Xəçəzəre cu eije bə həzkılgın u bə həsret-

Dit sər kəvre mezəle de kyrək ķybar əvi gəş,
Sər surte wi sor u bədəw xəw həla mina du dəksja.

Xəçəzəre bə hediva cu, nezik bu eōve şəvin ramusa
Təjə bəgota ba bu hat dərbaz bu mina pele cu məsja.

Dəl bə kəsər, bedəng səkini, weki jar məşjər nəbə,
Le dəle we mina gole pel pəj pele, radıbə.

Jane „səma ty razaji tənə, mina baje nəditi,
Mina bərxa nışkevai, lə dora tə həzər dəyəmənti“.

Got, fıkılg kığ, zə çəva xüə dərxəst çotək kəpe zerin
Dani paşa dəlkətijə xüə bə həzkılgın u gibrı.

U cəwa bin ky zə belge gyla bədəw dərdikəvə
Xəçəzəre zə eije pəja bəti u dəzivə cu kele.

Hənəkaja səbə sər surte wi, dəle wi təzi bə stərkva
Siamənto he razabu, mina əzmana kur u fərə.

wəxte ro dərkət mina rewı ketə lə sər rıja xüə,
Siamənto eōve xüə vəkili rəbi u nedit qızıka xüə.

U lodka wi hızkırıne kətə nava béra қur

Zy eije pəja bu dəstəvala minani neeirvan cu mal.

Got „dajke, Xəçəzəre ro jan şev nəhat lı eija

Əz razabum, əz ky rabum əw tynnəbu, u əz tam lı hivja tə“

Pirke bruje xye həzand, got ty gələki nışkevaji ji

Əw hatijə nışan həştijə, ty lı çeva xye bınerə“.

Siaməntə zı çeva xye dərkhəst çot kaped zerin,

„Əwe, pırıkk gazikırg, nışana xəbəra weə xrab“.

„Ty he zari“, wa dıbezə dyle qiza dılkəti,

„Dyle tə he zərdələjə, nəgħhiştijə, zı xəwa tə ejanə“.

Siaməntə soromoro bu cəwa seva bər təve

Bı cəve səl zı pırıkk təwəqə kır stuxar.

„Hərə dajke çara paşın, bra çava paşın bıddə tə,

Bıner bı həsrət əz sakynimə sər şemika dəre tə.

Bəzə zuva əw pəja bujə zı ciaje tə kar u lal

U bı məra tuza əskəra tə kani dərkhəst zı cəve xye,

„Le ty cıma bı xəwra cıji?“ pırıkk gotə u hedi

Mina topa əwra spi mala xye hışt, ne dur kət.

Mina əskəre şərda alt kırı pırıkk bı şə kətə mal,

Mal tızi bu bı işığa behəsab, mal bu şajı əsq u kən.

— „Cı xəbər həjə“, kırıkk pırıkkı, həsb hışt pışt xye,

— „Əgər ty hızz dıski həspe xye sijar bə bı mülle təjre Sipane,“ —

Xəçəzəra tə ysa got, „əgər mere hızkırınejə

Əgər nav dyle wida minani dyle tınp həjə agre, hızkırnae.

Sıbə jare wi bı dəf zyrnə, bı əskər u şə we bıbın,

Bıra be bıgħiżże tınp u zı cəve tınp nəminə bı həsrət.

Bıra həspe xye sijar bə hıldə tir kəvana xye, bıra be,

Bıra tıja tınp bıbire, bra bętters be mina leja bıbare.

Wəki caxe dəwətyan ben dərbazbın minani rəfe təjra,

Əw si rabə mina təjre simey wan xə u tınp bırawna.

У өм төв həv bılyndi hafe eije spi Sipane bın,
Zə. evi agyri dur, dyle mə alav, өм bęgħizyn həv

„Выга тъз мә bęgrę cewa ky ro stajrka“,
Wa got Xəçezəre həsrəta tə bérinə lı eóvda.

Siaməntoe həzküri rabu zə dəste pirke għiġi,

Got: „Dajike bra qə kem nədə ronaja tħevi bona tə.“

Siaməntoe se mi peşkeši pirke kīr bħixx bżżepp u bħileż
Həspe xuə sijar bu, mina bruske banzda dərva bżżepp.

Pirix hħilda se mijek xuə bżżepp bżżepp mal,
Greda cəm bżznha xuə nés, zə sir mal bu bér.

Nav ejeda xaro—maro rek həjə, həma mina məranə,
Jak drez dħibb peşda dixx mina eemex eia dħel l-ixx.

Zə kielaka we għalik vədixx bżżepp kylilke sin u bżżepp għiija
Lı wedore naħxle car gynda dħżeeru təv həv nav merga.

Lı sər re sijarek səkċepi, lı bərbange sijarek tħene u merħas
Lı sər puxxha həspe bu, əw bılynd bu mina żżnar.

Həsp pekol dħak kīr u dħilja mina marale eija
Sijare tħene kər u lal bu hivja tħstek səkċenbu.

Sər hafa eije səri bżżepp səkċenbu eż-żejjex xuə l-ixx,
Əwi bżżepp məluli fħak kīr dħak kīr, mina dare f'nduq səkċenbu.

Kiezi bżżepp, zə padşo merħas, u zżi mir zi zéf qocax
Għerrek əz bżżewwi tħallix bżżepp bruska xuə puxxha wiżżejjeb bərk u zərba.

Le qəwat nav għelkani, le nə kū nav merħekki merħasda
Əze eż-żejjex biegħi dheriñi ši küm minni baran.

Dit, zə durva təjtix kər lal zə əzmana myi dħiddi
Lı bżżepp əzmana əw dħeffja l-ixx qiegħi.

Tu je beżi qe dħi bżżepp kieser rreċa dħak kīr u hivji
Wəki təjtix wi hħidha bżżepp sər heluna eiaji.

Təjtix dħeffja, le nisskeva quş bżżepp komba dħeffja,
Quşek ważej bżżepp nikklejva eż-żikkiekk dħibb, eż-żejjeb bżżepp gri.

580-72
Sijar hers bu, bər eéve wi bu təri, kyr tirək bavəze,
Le əw kənja, caxə əw təjr zə bılyndaje bərzer hat,

Hycymi quşa kyr, eevika bədəw aza bu,
U təv təjre bər bə zor fırja, bər bə eia bılynd bu.

Dyile sijar vəbu, kənja mina əzmana zəlal,
U əw bə əşq u həwas ysitye həspe xəə tımar kyr.

Durva zəlal bér dökənja bən eija pel dəda,
Mina byrce bərfa gərti eiaje spi Şipane qərqas.

Əw sər re bu u nışkeva zə gəli bu şin-gyri
Həwar, gazi, gəmin gərmin, həspe rıkeb kyr u banzda.

„Əre əwən, we dəbən mal“ dəng da bılynd, hersbuji,
Bər bə gəli əw pəja bu, cəwa leje rabuji.

Dit ky se həb şvane besiləh u car sijare bə siləh
„Həj, komək bədən“ zə gəlije kür wana kyrənə qirin.

Qacax hənə u dəxəzən kəri bəbən zə gəli,
Əw dəxəstən mən bəkəzən, got xun eəvada təzi bun
Banzda mina pələng u zu se şvana avit érde
Le hərdyje zi vələzənd ələka eəmdə rəx ave.

Şvan hycym kyrən, le əw zə şər dəbərgəqi
Əw kybar bu, éni kəvər, sing vəkəri u aza.

Dy qacax rəvin u cun pəşt eijeda ynda bun,
Şvane azabuji cəm sijarən, pəje merxasa dəkən.

„Əzmane tə təme gəş bə, mina ave nane tə kem nəbə
Tə əm azakğən, tyje vəki dəra azabune təmamja dənnejə.

Əw kərije han pəze kəsibənə, ja se gynda təvaji,
Səre male bəzənəkə, jan bərəkə jan zi mikə kalbuji.

Pəze padşə nınə, u əm nıha nızanən
Əw se kuəlk ədərenə, nav dumana kizan eiaji.

Nə eijada əm rıhetən, nə zi gynde xəə beeərada,
Xyəji gyre, əm zi pəzən, qə tyje bezi nav təbuñda.“



Şvan wa got, u rəça kyr, wəki sijar zə həspe xüə pəja bə,
„Ty zə kedəreji, əw kizan təvə ky tə şand, wəki ty mə azaki“.

Kərije bəgəki nəs zi mən xüəji dəkər lə eije,
Nəha bunə əm gyr u bərx, əz qiza wi ńbz dəkəm

Əz hivja wimə, we be zə vüg əw dərbazbə u hərə,
Zəvə égit dəlkətja mən, dyle mən təzi bə éwra rəş“

„Ke ky bəbə, əm təv tənə, əm tə təne nahelən,
Hale eia eia dəzanə bən eóve vi ézmanə zəlal.“

Əm şvanı, mina roje Hale şvana əm dəzani,
Ro şədə bə, əm təv tənə, lə we hesije hazırı.

Pirkək məra şıro kərijə, pirkək dəlal u zəf pak,
Əwe dəgot, ky mina tə əwe məri nəditənə.

Dyle wi təməz, mina əşqə, mina roje təva gəş,
Xyəzəl wira, jek ky rozək zə wi səlam həldədə.

Qız zi zə wi zəf ńbz dəkə, bəg wi qəvrəndijə
U qız nəha zə ńbzərne zərav bujə mina tel

Siaməntə ani bira xüə pirke təməz, jara çahı,
U eóve wi şewqin vədan mina şewqa stejrka.

„Ki ky bəbə, əm təv tənə, əm nahelən tə təne,
U əm təmmə bə kom komək wa hazırın bona tə“.

U bəranək lə érde xıstən agyr gəhişt ézmanə,
Siaməntə qəli ter xərə rabu sər re mina bokə bərana.

„Ki zi bəbə, padşa bə zi, jan zi mir bə, bə dərb u zərb,
Əze bəşəwtinəm bə bruska xüə fəndəqə pəştə wiə bərk“.

Əw səkənbə ser re, lə həspe sijarbuji bə dəlsəwat,
U dyle wi təzi bubu bə bruska həjfe bə éwred rəş.

U nəşkeva əskər zə peşije rabu, buk zi bə wanra zəf mələl
Siaməntə rəkev kyr sər, mina bruske gəhiştə wan.

Cəwa brusk agyr vədədə bəla dəbə sər meşə
Siaməntə bə zərb u dərb gəhiştə ci, duman da lə sər wan.

Həwar kətə nav կome wan əskər rabu bə sileñ,
Xəçəzəre dit jare xye „Siamənto ryhe myn bə təranə“.

Zə gəli hatən şvan bə կom, bə səje xye harbuji
U bə qirin һyçym kərgən xyejdən rabu cəwa bér.

Kızan zə nezik, kızan zə dur, wana kərgən qum u xyeļi,
Tyje bezi qe zə zor ziptyk bari, béré һəsne həljaji.

Siamənto bir ani əw təjre lə sər ézmanan,
Əw şewqin da, şewqa şewqe zə şewata surte wi.

U bə dəstəki əwi zə pışta qizke gərt u fırı
Rja se roza zəngyk ledə cəwa dərbək, cəwa bin.

Sijare din buji pəj Siamənto kətən u izeva peşda cun
Siamənto hişt bona wanə rekə drez u pərgal.

Həsp dəfərjan mina bruske, zə bən nəla agyr dəfərja,
Ərd u ézman lə həv dəxəstən, łoż u duman dəkəşja.

Siamənto dazot dəcən mina tipije bagəre
Həzkırna wi də dylə mina kanije eiaje.

Yəşt xye dəhəşt gynde şen u kavl, mərijed ziji u kəwşən
Bər wi həbu rekək nənas, əw dəcən bə əşq u kən.

U cə qarqar dəkarbu bəgħiṣta təjre simür ézmanı.
Siamənto xyejdəneda vəgərja para nheri.

Dit ky durda nav məzəda wan sijara bə ləzi,
Wa dəfərən, wa peşda ten zə xofa məzynə xye.

U lə peşija sijarəki sər һəspa spi, dələzinə cəwa tipi,
Bə səwdəsəri peşda dəhat mərgəna wi zi bər eéve wi.

„Kijə sijare han, Siamənto bə կybar zə qizke pırsi
U əw cəwa betrys besof te bər bə mərgynə téri?“

„Əwə zə ke tə dərgəstja wiə saleke ze rəvand,
Dyle wi dəşəwxtə, Siamənto, agre һəzkırnyeə behəsab“.

Хәчеңзәре бъ kybari қабари wi da ystyje həspe həməz kыр.

U wəlgərja bъ əşq u kən e'eve Siamənto ramusa.

„Хәчеңзәре, bħelə əz wi bkyzъm, əz wi bħdъm be,
Bъ sərbəst u şa sere eije əz cadra xъə ledъm“.

„Siamənto wi nəkyzә, nə ky əwi jara tə
Dħle xъeda həzkъrijə u bъ fъkъr məxənət nəbujə.

Həzkъryň wi avitijə eia, bər e'eve wi bijə şəvərəs.
Wi nəkyzә, əgər dħle təda həjə həzkъryň u mərdti“.

Siamənto bъ dħl kənja, zəngy da həspe u bandza
Mina sije əwrəke dəst hħalsa bъn sia uye

„Əz wi nəkyzъm, əwe bъ əskər bъgħiżże tħonn, bkyzә.
U bъ şure xъə məxənət we dħle tħonn zъ həv bəla kə“.

Bъ fъkъr u fъkar, Siamənto għiştə sere eiaki
Qizka bədəw pəja kъr, jaṛy়çə raxxst lъ bъni.

Bъxə bedəng zъ əjje pəja bu, disa paşda vəgərja,
Cəwa bagər əw għiştə sər re, mina kələke səkyni.

Sijar sər həvra cun, Siamənto bъ zərb u qəwat lexxst
Kətə nav wan mina bərxa wana jək-jək ərde xъst.

Bъ tirkəvan bist məri kyşt u nъze wi ķytta bun,
Sur bъrġand u hūçum kъr, sər zi kəlja għiran bu.

Zъ səre wan, zъ dərbe wan həwa gərm bu, bu alav,
Dor alijs wan kūrə vəħbu mina bruske u əwra.

U nav həwe şured wanə zivi xrab bun u həljan,
Tħene dəstekke bъ həstyje fila manə nava dəste wan.

U əskəre dħaż-żon qara paşen rabu sər pe harbūji,
Cəwa ba mħaqabli kèle, kъr qirin u quzin.

Siamənto għiġka hħnċčrand qəsil raxxst sər ərde,
Zəngy da həspe, għiştə eije u pəja bu zъ həspe.

Xəčeñzәre wi həməz kъr gotə, ty ky buji dəlale tħonn.
Əwi əcab da, „Bona ēmre tə tħonn wañha kъr kəfed hur.

Rekə drez əz dərbaz bum, şure mən hezka sar bu,
Le zə bər eóve mən mina dəza sijarəki rəş yndabu".

"Əm hərən, Xəçezəre got, əm ynda bən lə eijaje Sipane,
Əz zanlım bave mən we be bə ordija məzən pəşjatə".

Siaməntə we nheri, surtə weda həlja mina bina gyləke
U sijarbuji əwan banzdan bər bə eijaje Sipane.

Wəxte təzə təv dərdikət zə Sipane bə əşq u gəş,
Sijarəki məzən bə zırvəqətjajı kətə nav gynd bə dyləş.

Rəx kaniye əwi bəhist dənge zyrne u dəfe
Əw nezik bu le nheri zə eóve wi vədan agyreb ruske.

Qız u buke çahı կylam dəgotən, u dəlistən bə əşq u şə
"Siaməntə gəhişt məraze xüə, bu bərsk nav əwrada."

Govənd əşq bu u dəkənja nav bəra məzən kylilikdaida,
Cəwa rəfe kəwa bən kəska sore rəngrəngida.

Şvaned kal zi lə həv dənerjan bə kən-ħəwas dəlizjan,
Təje bəgota Siaməntə səkənijə kylam dəbezə bona wan.

Qız xəmilibən bə həvt rənge kəskə sore dəvətqin
Govənd gərti dəlistən, mina bajə nərmə hati

"Zə eijaje mə bajə sar ten,
Kanijed mə mina bəra ten,
Nəzə dyle tə kətnə iro
Qiza bədəwə kyrmancı

Gyla eijaja jə, bra əw stri bə,
Əz bəbəm dar, əw bəbə sev,
Mən ħəzkərijə hərke bəvə
Simrə gərti dyle bəg.

Pışt sprıngə mina maral
Hərdy bəruje we mina qəmə.
Nav eəvada əzmane zəlal
Dyle we fərəjə mina bedər.

Зъ ejaje mə bajed sar tən
Kanijed mə mina béra ten
Bırguje bədəw zъ qizke gъrtъn
Qiza bədəwə kyrmanç.

Qizlk dıstran, kylam dıgotyn bъ singe kybar xəməli
Dıkkyln zıngin dıbıraqın xəmle wanə zer u ziv.

. . . U sijar gəhişt, kırə qırın, govənd bəla bu pışkeva
Gəma həspe bərda cu ķet nav kəle xyə kərr u lal.

Kəla kər bu, éwr mina ejia sər gъrtıbu bъ dumən,
Mina éwra bəg bъ təne qəlan dıkşand bъ dyle lal.

Cəwa ky dit əwi sijari, pera pera ze pırsi,
„Сыма vəgərjajı bəg qiza myn ьygə ky, ki ali?“

„Siamənto peşja dəwatvana ьbri, qiza tə rəvand,
Şıvane təji dılkəti hat u xun rızand kırə bər“.

Sijare rəş sər pе çav da, pala xyə da lə bəlgi
„Təne əz azabum zъ şure wi, jək zi həspa myn ķıvi . . .“

Bav rabu sər pе bъ rıçafi, rəng aviti cəwa ķıtan,
Kırə axin „bъ dəste ke dyle myn bu béra kyle begymal“.

„Qiza myn ky myn xapand, agyr rızand zъ dyle myn,
Aoýrije zi şıvan we rabıñ dınya təmam zəvt kılın zъ myn“.

U kırə orin „ьyra behəsab gynd xrab ьyn, ьvvyn xyəli,
Dıha edi téve bъ wa nəkəvən sər təxte myn.

Ki ky binə wi çərdi, hərke ky şəv bə, jan zi roz
Əze qasi granja sere wi zere zərin bıdəm wi.

Əgər saq saq binə çəm myn əw qiza mynə bədəw.
Həma we shətə eze rabıñ dəh gynd bıdəm bъ dəste xyə“.

Bav ysa got: u sijare rəş təv xyə hılda dy məri,
U həsp banzdan bər bъ singe ejaje kybar u spi.

Төје бъготаqe kynde kor тұныст sər sore bəg
Күрә nəlin sər dyle wi „қа qiza tə, lə kyjə“.

Tirenza tóvejə paşyn sər səre ejeda eýlwsı,
Dınja təmam kət nav şəve nav mız dumana tari.

Gələk dur bə singe ejeva bə həspe կыñel
Siamənço jara xüə hılda býlənd bu səre Sipane.

Siamənço, ronaja шын, ty xüəje тын, téva шын,
- Xəçezəre ty ryħe тын, həsrəta тын, dyle тын.

Wa gotyn u həv ramusan, u əsq danə jək jəki,
Nav zınarada, ky dyl nake qət bəkəvə gakuvı

Siamənço həspe xüə nıheri, gəm greda zə kəvrəki
Həsp çəm wanda xüə avitə órde cəwa marale eiaji.

Baje henk bə həzari gyl u sosyn baq kığı
Surte wan xıst u kətyn nav dyle wanə şəwati,

Xəçezəre bona jare xüə təxtə dani bə şəvi,
U vəxüəryı şire hivə bə kuze hivəjə mərməri,

Şəva eia, şəva əsqe çerga stejrk sər énje,
Mıraze xüə stəndınyı, xəwne xüə hıldan u xəwra cun sər ejje,

Bərbange sbe, lə sər ejje, ty dike bəjani nəktyrnə gazi.
Təne zə bən dare şilane eývikəkə zir fırı.

U wəxte ky baje bərbange kətə paşla qızıke,
Xəçezəreə eəvrəş rabu u səkyni bər zıner.

Céve weə bədəw mina kylilked bə avi,
Lə tóve dýnerin bə həsrət u bə kəsərvə təzhi-

Qızıke nheri lə dýne təmam, ky radıbu zə xəwe,
Jek mina gynde bəre bu u du dýksja zə bən ləngə.

Durda sər béra édli kylam dýgot qylıngək,

U dənge wi, grina wi məlul dəhat zə durvə.
Xəçezəre kylam bəhist, hesər təzjan zə eəva,
Xyə zi stra mina qylange, ugazi jare xyə dəkkyr.

—Ax əz cəwa bəkym,
Dyle mənə şely,
Zə dyle xyə cəwa dərxym
Cəve bave mənə nəs.

Əz maralym, tənemə.
Jare mən razajə,
Əz bən səre ke
Kəvire xyə daşym

Təva Sipane
Gəşə u aza
Dəzəməne jare mən
Bave mən bəxuəjə.

Je ky razajə
Ənja wi sədəfa,
Mən aqas nheri—
Ronaja eəve mən bərin

Lə əzmana dənərgym
Ryħe mən dəbbə əwr,
Lə sər rja ky əm hatən
Həspa zin dəkən.

Got u nheri sər Sipane ky għiştibu əzmana
Paše nheri lə għalli kür ky tħażi bi b əwra.

Niškeva dit ditnəkə gran, b' xunī,
Bər dəve geli neziki kanije u kygħe qirin.

Əvv b' heser zə zżner paja bi u cu çəm jare xyə
Jek razaji bi b' sərfuñiż mina ħafa Sipane.

Хәçezәре ды бү шәват бү дәзива дыгырja,
Nav hesyre we дыбыргын еёве weә mina бәr.

U пышкеva зь еёве we hesrәkә тәзүп u гәрм
Кәтә sәr surte jare we, әw hыşjar bu бү kәni.

„Сы qәwымi, Хәçezәре, ty rәngaviti дыхыни,
Bezә съма ty дыгысfi, съма hesyr дыреzi?“

Got, we hәmез kыr Siamәnто бү çәgәre шәвәти
Singe we nәrm bu cәwa gyle bүharee вәбуji.

„Dыle тын sar bu, wәxte тын dit бү hewыrzә u бү вәrk
Zь pesje rabun, ky av vәхүn, сы boqә u, eelәkәk

Av vәхүегын u sәr ave bona eelәke шәr kыryн
Boqә tәmam kәtүn nav шәr, stryje wan zi mina гыма.

U зь wana tәne boqәki sүriji nәbәdәw, le бү qәwat
Hәvala хыст u bәla kыr, eelәke hыlda bәr singe xуә.

Tәv eelәke disa ava zәlal vәхүегын зь қаниje
U cәwa bun, edi тын nәdit, heser barin зь еёве тын,

„Мын тә birani, Siamәnто, u һызкырьна тә kylilki
Мын bir ani wan merxasa, je ky tә kүst бү áigitи.

Хәçezәреә bәdәw got, Siamәnто бү ләzi
Mina ҹahы silәhe wi sәr тыл әw рәja bu lь geli.

Wi tүre, qe әw boqe spi, әw sijare spiji bәr wi bu,
Kizani ky dyh бү dәrbәkeva kыrә ыялja hur.

Өwi dit ky boqe spi wajә sәklyijә rәx eelәke,
Нызкырьна wi hat gyhastыne bu dәrba hәjfe mina eәme.

U гыма xуә tuz ysa бү qәwat sәri хыст бү zәrb
Ky boqә kыrә orin kәtә gәlije kүr bedәng.

Siamәnто qәmә kыşand u рәja bu lь geli
Weki agyr dadә kәbab cekә bona jara xуә.

Le wi wəxti boqe bər məryne kırə orin u harbuji
Mina şure struje xyə tuz kır naq dyle wi kyri

Siamənto sər pışta xyə kətə sər zənareə gələk tuz
Zə singe wi kani dərkət sər kəvra cu bəla bu.

Zə gəlije kur dyl bəbərin əwi nherilə gəli
Xuna hərdy dəzməna լոp bu mina bərək səkəni.

Xəçezəre dyl nərəhət zə zənare rəş zer nheri
Dit ky boqe bəjani lexstijə, eəve we bun şin-gəri.

Zə zəner əwe bəhist nəlinə kırə jare xyə
Çəm çəndəke boqə dit qəmə u rəmə jare xyə.

Əwe kırə axin u gərija, qirin kətə eia u bani,
„Siamənto ty kydə cuji, ky vələzjajı bə bərin.

Siamənto, rəma tə granbu, mərtale tə bəzər u ziv
Siamənto ty bədəw buji mina singe eije kylilk.

Siamənto, ty cəma təne dərkəti peş gakuvı
Həzkürgəna tə bu ərəkə tuz u dyle mənda eəkiçi

Siamənto nəkə nəlin, nəkə axin lə gəlida,
„Xəçezəre ty nəgri, dənge tə rəmə dyle məda.

„Bərina tə kırə, nəlinə tə te bə kır, cəwa nəkəm şin-gəri
Siamənto nəkə nəlin, Siamənto əze bəmrəm.

Siamənto tə təre boqe spi, siare spi bu,
Ky tə hycym kır sər, bən lənge xyəda kırə xyəli.

Kə bəhistiye neeira lexesti neeirvane xyə bəkyzə,
Kə bəhistiye ky gakuvı həzkürgəna jar zə dyl dərxə.

Gakuviye bəjani har buji bu, beçəgər,
Mərəze mən stənd, téva gəş kır şəvərəs.

Ciaje Sipane – Xəlate məz u dumənə mina dyle mən,
mən dyle xyəda tə xyəji kərijə cəwa təjre simyri. kybar.

Singe eiaje Sipane Xələtə mina dyle mən bu stri,
Zə gəli te baje mərgəne, kətə dyle mən bə axin.

Siaməntə re bədə mən, rja həsrəte, bem çəm tə,
Ty re bədə, əz bem çəm tə, émr bədəm dənja nəs.

Ba u kani rabən sər pia mə eöl kən bə təvajji"
Qızıke wa got u eəv gərti xüə avitə nəv. gel.

Çara paşən kırə nélin bə leve sorə xun buji
„Siaməntə“ u dy çənjas vesjan çəm həv jəkbuji.

Nərm u henk ba dərbaz bu təje bəgota bina kur bu,
Gazikyr „Xəçəzəre“, kər bun eia, kər bun gəli u bəni

ҚЬЛАМА СӘСЈА

1

Тәри хеди қәтә өрде гыртә әia u bani
Нав мәз - думане үнда bun' eia бү әтамат бәрф гырти.

Sijare rәş zi dazot, дьhat бү дәштева дьбәзja,
(Dәnge zera bәg av бүбу nava fыкыра wi befәmda)

Хәвәле хүә өw бү rja basqә бү дьziva ʂандьбу,
Хүә zi қәтебу сәr rja fыrә, бәr бү Sipane дьсü.

U hәspә rәş дьfыri дьсü mina tәjrәkә sәr re
Hiv zi tәzә dәrkәtебу, kесkесорә hәvt rәng le.

Durda éwr zi mina әia җоп bubun sәr hәvdү
U sәr wanda зb hiva zәlal qә tynnөбу iшьqәk.

„Wa, vьra bu, Siамәнто зb hәspe pәja bu av vәхyәr,
Rәx vi kәvrى әwi mer kyт u уьгаjә parcәk sur.

„Bъ we reva peşda cujә дьbә cujә lъ gәli,
Hәta sbе sәvәq wәdә, әze вьbгым sәre wi.

Fыkыг kыг, u hәsp zәngy kыг, peşda дьсü бү alav
Zb kәvrәk rәş durva կьvş bu пьqьtка ron пьşkeva.

Өwi бү lәz cu ghiştә roje lъ sәr hafa gәlijе
Bыn ronaja hive қerәk дьbъrьqи nola çavahыr.

Өwi қer hыlda u fыkыг kыг „кe dәrbaz bije зb wedәre
Ga ʂәrzekьrijә u kәvr u xyeli nava xuneda sor buna.

Өw pəja bu lenheri zınnera nezik l̄ gəli
U ķer kyrə l̄ paşa xyə cəwa şədə, isbatı.

U dyl b̄ t̄rs, mina ruvi, ky dxyəzə hərə gynd,
Dora gəlijə əwi dəgərja dyl b̄ xof bu u b̄ t̄rs.

„Dəbə ky əw gəlijedanın, pışkeva t̄mən b̄bbinən,
Əgər b̄bbinən we dyle t̄mən b̄ ḡmaya brinkən.

Өw fəkər kyr n nezik bu bər b̄ gəli nheri,
Bən ronaja hivə nav zınarada çənjaza wan dit l̄ gəli.

Өw pəja bu cu nav gəlijə, l̄ t̄rsja u nezik nəbu
Wi t̄yre bər b̄ wi ten koma gyra b̄ hıçym.

Өw bir ani xəbəre bəg u xari sər érde bu,
Dyle wi rəçəfi, cage ky əw dəste xyə gihənd l̄ ənja wi.

„Əwe mala zerinə bəg hışt, təv şvane bəg t̄mən dit,
Gəlo zani, wəki b̄ t̄mənne we dyle t̄mənda kət şəvqə zer“.

Wa got dərkəst z̄b sər çənjaze kənçə qizke xas ətləs,
Dy sərə bədəw destda həlda, dərkət z̄b gəli b̄ həwas.

„Əgər rasti t̄mən ben, əze bezəyim, əz dərbaz oum həzər eia
U bəge kal we b̄ kaşa hərdy sərja zer bədə t̄mən b̄ kylma“.

Ysa fəkər kyr l̄ həspe sijar bu u b̄ ķençə qizeva
Sərja pəcənd həsp zəngy kyr u peşdə cu mina ba

Qə sər rja xyə nənheri zəngy dəkər həspe xyə,
Qe tə bətgota şəvqə zera dəbərgəqi d̄l dəlda.

U həspe rəş duman dəkər, dəfəri, sər pəştə xyə
Əwi dəbər sijare zərsəz u dy esər d̄l lkətja.

Səbə ron bu, sijare rəş b̄ əşq u kən cu çəm bəg,
„Wajə hərdy səre kylilka b̄ xuna gərm t̄mən anijə“.

Got n dərkəst hərdy səri sijar dani sər təxte
Siaməntə eəv gəredaji, t̄yre xəbər dəda b̄ bəgra.

„Tə tən zə eia ani xare, dərkhəst dyle qiza xəə,
Bə xuna mə səre gəlija we şin bəvən həzar gyl.

U roz we ben, baje bə həq we bəbrə səre tə
Je ky bəlgəkə sər érde rəş u şin bijə bə xuna mə.

U dənja zi we bəkəvə dəste şvana əmr bə kəbar“
Xəçezəre zi gyh dəda cəwa əwrək əzmana.

Bryje we qəmər kətəbun sər eéve we bə təri
Mina bəlged kylilka bən ləngada hənçəri.

Bave kəeke həlda səre qiza xəə u yaə kyr
Zə eéved kal bə həzara kanije gərije dərkhəst.

Şin-gərije wi sər dyle wida bu zənarəki gran
— „Tə bəri sərə qiza tən cəwa gylək zə bəlga.

Tə cəma wa kyr, cəma bəri dyle tən kyr bəra xun
U bəge kal hers bu dərkhəst xəncəra xəə səri bə xun.

U nav səraje bə dərbək qəwin şur bərgəqi bəlynd bu
Sijare rəş zi eév lə zera kət sər érde wəfaq bu.

U dyle wi dy çar cu hat, çara paşən kyr nəlin,
Nav xuna xəəda rəzja bu cənjazək həşk bə bin.

Bave şəwəti səre xəə dani sər singe qiza bəməraz,
„Xəçezəre, edi bona tən, tynnə işəq u təməraz“.

,Xəçezəre eéve xəə vəkə, Siaməntə dəkə gazi,
Xəçezəre „gazi dəkər, bave we kal bə axin.

Əwi radymusa eéve we vesjaji u énja we sar,
Leve wi zidərgəçfin bunə gyle xuna sar.

Nav xuneda səre we bunə təmam sovəkar,
U dyle bave şəwat vəda, bu kere tuz nav dəlda.

U kale din bə hers rəbu, sjar, bu həspa xəə kəhlan,
Bə əskəre xəə bə siləh gynd təmam da bən lənga.

Fırgi u cu bər dəre pirke əw səkəni cəwa əwr,
Çəm kizane Siaməntə mevan hatibu bə şəv.

Бер лоде гьhije əwi naskyr se mijə xyejə qər — qərqas
Gazi pirke kyr u nheri cəwa gyre har u kal.

— Siamənṭo k hat çom tə u şəv bu mevane tə
Cıma nəhati, tə nəgot, cıma tə vəkyl dəre xye.

Bezo cıma tə gystil ani u dizyva da qiza mən,
Bəg gote qamci kışand, pirk kət u gərijə.

,,Kə da tə, pəzə mən, Siamənṭe . . . mərxas“ . . .
U gylije sərə pirke zə roşka həsbe gredan.

Həsp banzda, kət col u banja u wəxte wəstja paşa hat,
Bə roşka yəva təne ani kəzijə pirkeə dylsəq u qənc.


U bəge kal eōve xye avit sər gyhe həspe fırjajı
İyri u cu, ki ky rast hat, lexbst çıda kyr xəli

Evare, case əskər bə sileñ zə eije hatə xar,
Peşije dabun u dəzotən naixye gyndə u təalan.

Kedəre ky bəg oçax dədit vedəsand u dəkyl kyl
Peşda dycu u zə pəj xye dəhişt weran ci u gynd.

Nañ zənarada mal u xani du dəkylən, du dəkşja
Teje bəgota qels wandəra edi tynnə ty eýra.

Mina marale eia buk rəvin bər bə eia u banja.
Təv xye həldan zare dərguş bə kəle dyl u bə gərina.



ҚЪЛАМА ПАШН

Le hər sal wəxte ky bhar vədəvə gəli,
Dy kylilk hesin dəbən dy kylilke sing bə bin.

U əw kylilk əwqas minağhəvən u nəxş buji bə gyla,
Əv sər eəva, dyl sər dyləda ńızkırgın zi bə alav.

Tyje bezi qe əw kylilk eəved wanın bə gyli,
Je ky ȳme zə gəli sər émr dylərən bə şaji

Qimat 50 k.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ազգային
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
(Քողերեն լեզվով)
Հայպետհաս Յերեվան

ОВАННЕС ШИРАЗ
СИАМАНТО и ХДЖЕЗАРЕ
(На курдском языке)
Гиз ССР Армении, Эривань